

На основу наведеног, утврђено је да привредни субјекат Нестро Петрол није био обавезан поднијети пријаву концентрације, те је одлучено као у диспозитиву.

#### 6. Административна такса

Подносилац пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. став (1) тарифни број 108. тачка ц) Одлуке о административним таксама у вези с процесним радњама пред Конкуренијским савјетом ("Службени гласник БиХ", бр. 30/06 и 18/11) је дужан платити административну таксу у износу од 1.000,00 КМ, у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.

#### 7. Поука о правном лијеку

Против овог Закључка није дозвољена жалба.

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема, односно објаве овог Закључка.

Број 02-26-1-022-3-II/15  
15. септембра 2015. године  
Сарајево

Предсједница  
Манда Чампара, с. р.

### DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

879

На основу члана 16. и 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), и члана 13. став (1) тачка е) Закона о зракопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09), генерални директор Дирекције за цивилно зракопловство Босне и Херцеговине доноси

#### ODLUKU

#### O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH

##### Član 1.

У Одлуци о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за цивилно зракопловство БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 56/15), у члану 42. табела редни број 2. колона висина накнаде ријечи "0,5% од укупног прихода субјекта провјере на годишњем нивоу током периода важења сертификата", замјенјују се ријечима "годишња накнада 0,5% од укупног прихода субјекта провјере оствареног у претходној години, током периода важења сертификата".

##### Član 2.

У члану 44. став (3) тачка а) интерпункцијски знак и ријеч: "/локација" бришу се.

У истом члану и ставу у тачки б) интерпункцијски знак и ријеч: "/локација" бришу се.

##### Član 3.

У члану 49. став (1) мијенја се и гласи:

"(1) Накнаде утврђене овом одлуком у КМ уплаћују се на један од депозитних рачуна трезора БиХ (JRT), а на основу Инструкције која се налази на веб страници Дирекције за цивилно зракопловство БиХ."

У истом члану у ставу (5) ријечи "Одјелjenje за финансије и рачуноводство ће извршити поврат средстава" замјенјују се ријечима: "Министарство финансија и трезора БиХ извршиће поврат средстава са намјenskог рачуна".

#### Član 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 1-4-02-2-470-18/15  
12. октобра 2015. године  
Банјалука

Генерални директор  
Ђорђе Ратковица, с. р.

На основу члана 16. и 61. ставак (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), и члана 13. ставак (1) тачка е) Закона о зракопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09), генерални рavnатељ Дирекције за цивилно зракопловство Босне и Херцеговине доноси

#### ODLUKU

#### O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BiH

##### Članak 1.

У Одлуци о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за цивилно зракопловство БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 56/15), у члану 42. табела редни број 2. колона висина накнаде, ријечи "0,5% од укупног прихода субјекта провјере на годишњем нивоу током периода важења сертификата", замјенјују се ријечима "годишња накнада 0,5% од укупног прихода субјекта провјере оствареног у претходној години, током периода важења сертификата".

##### Članak 2.

У члану 44. ставак (3) тачка а) интерпункцијски знак и ријеч: "/локација" бришу се.

У истом члану и ставку у тачки б) интерпункцијски знак и ријеч: "/локација" бришу се.

##### Članak 3.

У члану 49. ставак (1) мијенја се и гласи:

"(1) Накнаде утврђене овом одлуком у КМ уплаћују се на један од депозитних рачуна трезора БиХ (JRT), а темелјем Инструкције која се налази на веб страници Дирекције за цивилно зракопловство БиХ."

У истом члану у ставку (5) ријечи "Одјелjenje за финансије и рачуноводство извршити ће поврат средстава" замјенјују се ријечима: "Министарство финансија и трезора БиХ извршити ће поврат средстава са намјenskог рачуна".

##### Članak 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 1-4-02-2-470-18/15  
12. listopada 2015. године  
Банјалука

Генерални рavnатељ  
Ђорђе Ратковица, в. р.

На основу члана 16. и 61. став (2) Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), и члана 13. став (1) тачка е) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 39/09), генерални директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА**  
**УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА**  
**ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ**

Члан 1.

У Одлуци о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 56/15), у члану 42. табела редни број 2. колона висина накнаде ријечи "0,5% од укупног прихода субјекта провере на годишњем нивоу током периода важења сертификата", замјењују се ријечима "годишња накнада 0,5% од укупног прихода субјекта провере оствареног у претходној години, током периода важења сертификата".

Члан 2.

У члану 44. став (3) тачка а) интерпункцијски знак и ријеч: "/локација" бришу се.

У истом члану и ставу у тачки б) интерпункцијски знак и ријеч: "/локација" бришу се.

Члан 3.

У члану 49. став (1) мијења се и гласи:

"(1) Накнаде утврђене овом одлуком у КМ уплаћују се на један од депозитних рачуна трезора БиХ (ЈРТ), а на основу Инструкције која се налази на веб страници Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ."

У истом члану у ставу (5) ријечи "Одјељење за финансије и рачуноводство ће извршити поврат средстава" замјењују се ријечима: "Министарство финансија и трезора БиХ извршиће поврат средстава са намјенског рачуна".

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 1-4-02-2-470-18/15

12. октобра 2015. године

Бањалука

Генерални директор

**Ђорђе Ратковица, с. р.**

**AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE**  
**BOSNE I HERCEGOVINE**

**880**

На основу члана 56. Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04), члана 61. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 193. став (1) Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13), члана 11. Закона о генетски модифицираним организмима ("Службени гласник БиХ", број 23/09), члана 19. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетски модифициране хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову слједивост и означавање ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15) и Мишљенја Вјећа за генетски модифициране организме (број UP-1-50-4-17-4/15 од 28.8.2015.), по захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи генетски модифициране организме који је поднио субјекат GT Satelit d.o.o., са сједиштем у Банјој Луци, улица Велјка Младеновића bb, Босна и Херцеговина, Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине доноси

**РЈЕШЕЊЕ**

1. Одобрава се субјекту у пословању с храном за животиње GT Satelit d.o.o., са сједиштем у Банјој Луци, улица Велјка Младеновића bb, стављање на тржиште Босне и Херцеговине генетски модифициране соје **MON-04032-6 (квантифика-**

**ција "Real-time PCR" >95%),** а која ће се користити искључиво као храна за животиње.

2. Забрањује се намјерно уношење у околиш/сјетва генетски модифициране соје из тачке 1. овог рјешења.
3. Прilikом стављања на тржиште хране за животиње из тачке 1. овог рјешења, а у складу с одредбама члана 52. *Zakona o genetski modificiranim organizmima* ("Службени гласник БиХ", број 23/09) и одредбама *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje* ("Службени гласник БиХ", бр. 78/12 и 62/15), субјекат у пословању с храном за животиње из тачке 1. овог рјешења дужан је осигурати да:
  - a) на запакiranом производу на oznaci пише: "*Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-04032-6)*";
  - b) се на незапакiranом производу понуђеном крајњем потрошачу oznaka: "*Ovaj proizvod sadrži genetski modificiranu soju (MON-04032-6)*" stavi на производ или непосредно уз производ, као и на пратећу документацију (фактуру).
4. У складу с одредбама члана 51. *Zakona o genetski modificiranim organizmima*, субјекат у пословању с храном за животиње из тачке 1. овог рјешења дужан је у даљњој дистрибуцији субјекту у пословању с храном за животиње који prima производ доставити пратећу документацију с информацијама да производ садржи или се састоји од генетски модифицираних организма и упознати га с обавезом означавања овог производа у складу с одредбама члана 52. *Zakona o genetski modificiranim organizmima*.
5. У складу с одредбама члана 24. *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje*, подносилац захтјева дужан је осигурати слjedeће oznake на пакiranу:
  - a) за генетски модифициране организме који се користе као храна за животиње и храну за животиње која садржи или се састоји од GMO-a natpis "генетски модифицирана соја (MON-04032-6)" bit ће у заградama непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у билјежци spiska хране за животиње, те slova морају бити bareм исте величине као и у spisku хране за животиње;
  - b) за храну за животиње произведену од генетски модифицираних организма natpis "произведен од генетски модифициране соје (MON-04032-6)" bit ће у заградama непосредно иза одређеног назива хране за животиње, а алтернативно те ријечи могу се навести у билјежци spiska хране за животиње, те slova морају бити bareм исте величине као и у spisku хране за животиње.
6. У складу с чланом 24. став (2) *Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na njihovu sljedivost i označavanje*, забрањено је стављати на тржиште производе који су предмет овог рјешења ако наведени подаци из тачке 5. овог рјешења нису приказани јасно, читљиво и на начин да се не могу брисати на пропратном документу, или, ако је то примјенјиво, на пакiranу на spremнику или на njemu причвршћеној naljepnici/deklaraciji.